


otiwale



Sumankisew lakanani n'u
lasagonni



Imprimerie DNAFLA, 1995

Dantigeli

Otiwale ye gafedilan k'a haminankoba ye walasa ka donniya kuraw ni hakilina nafamaw lasela kalanden jolenw ma. A' bεε y'o baara in nafaw ye duguw kono bawo gafe nafamaw bε lasela a' ma. Salon, gafe min lasela duguw kono, a ka ca ni gafe suguya kura tan ye. Ninan, balikukalan baarakelaw ni otiwale baarakelaw ni kalanden jolen damadow ye jagon laje Welesebugu walasa ka gafe kuraw dilan.

Gafe ninnu bεε nafa ka bon kalan yiriwali ni donniya kuraw jensenni na. N b'a jini a' fe, a' ka gafe ninnu kalan, k'u ladon konuman walasa u k'a' nafa kosebε.

Denba Konare
Bamako, Mali
San 1995

Gafe seɓenbagaw

Denba Konare, Seku Buware, Ibarahima Kante, Mariyamu Sanogo, Bubakari Kulubali, Fode Kumare, Lasina Jara, Dirisa Kulubali, Fode Magasuba, Fadebi Tarawele, Yuma Tarawele, Abibatu Dawu, Jeneba Kulubali, Zan Sako, Usumani Tarawele, Nanurugu Kulubali, Sitan Kante, Mariyamu Seku Tarawele, Kaja Fonba, Nana Kaja Kone, Talibi Sanogo, Isa Dagaba Dabo, Zan Samake, Duguna Tarawele, Fatumata Jakite, Aminata Togola, Mariyamu Sise, Mariyamu Jakite, Awa Diko, Musa Jigiba Kone, Namusa Kamara, Bubakari Keyita, Musa Samake, Mariyamu Jara.

Gafe filiw latilenbagaw

Seku Buware, Mamadu Kulibali.

Gafe jaw dilanbaga

Amadu Sanogo.

SUMANKISEW LAKANANI N'U LASAGONNI

Jɛbila

Sumankise lasagonni ye wale koro ye an fe, i n'a fo cike. Sumankisew be se ka funun lasagonniyoro la k'a sababu ke sumaya ye. U be se ka tije fana fenɛnamaninw fe.

1 . Fɛn minnu bɛ sumankisɛw tiɲɛ lasagonniyɔɔ la

- Fɛnɲɛnamaninw,
- ɲinɛw
- bugun dali

Fɛnɲɛnama ninnu bɛ se ka tila kulu fila ye :

- kulu folo : minnu bɛ don sumankisɛ la k'a ɲuman to,

- kulu filanan : minnu bɛ don sumankisɛ la k'a sɔgɔ. U ye tiɲɛni daminɛ walima ni da b'a la.


Fɛnɲɛnama minnu bɛ suman tiɲɛ olu dɔw filɛ:

- nkɔbɔnin dɔ bɛ yɛn min bɛ malo tiɲɛ,
- dɔw bɛ yɛn minnu bɛ ɲɔ tiɲɛ,
- dɔw bɛ yɛn minnu bɛ sɔ tiɲɛ,
- dɔw bɛ yɛn minnu bɛ tiga tiɲɛ.

A dɔw si ka ca kosɛbɛ, olu bɛ se ka kalo kɔnɔntɔn sɔɔ.

ɲinɛ fana suguya ka ca

- sokɔnɔɲinɛ,
- nkunturun (kungokɔnɔɲinɛ)
- kɔɲinɛ,
- toto.



Fɛnɲɛnama caman bɛ sumankisɛ tiɲɛ

2 . Sumankise lasagonnenw tjnenifenw kelecogo

Fenpenamanin minnu be sumankise
tjne, olu kelecogo

Fenpenamanin ninnu ka tjneni barika ka bon
sumankise lasagonnen kan, u daji be
sumankise nogo, o be belebeleba bo suman
hake la an'a cepe.

Fenpenamaninw kelecogo, n'a ma ke ni
posoni ye :

Sanni suman tigeli ce a ka kan :

- ka foro saniya
- ka sumansiw ta, minnu kolo ka gelen
tjnenifenw bolo
- ka suman tige a tuma na.

Feere siritaw, suman tigelen ko

- ka magasanw yoro janya foro la, walasa ka
tjnenifenw ka taakaseegin bali.
 - Sumankise karita ka dogoya a gosituma
 - Ka magasan kono saniya
 - An kana baara ke ni bore koro ye fenpenama
be min na.
 - Suman lamaratuma k'a soro a jalen don
kosabe.
 - Suman kura ka sobo korolen na.
- Ni sumaya bonyana kojugu magasan kono, o
bena ni fenpenamaw cayali ye.

Fenpenamaw kelecogo koro kabini
lawale la

- sumankise yerakeli tile la,
- sumankisew lakanani ni jiri kunanmanw ye,
- sumankisew ni cencen walima bugurinje
pagamini,
- sisi duuruli sumankisew kan,
- sumankise keli bonon kono k'a da noro
- Cikelaw be jiri kasa gelen dow fara n'u feere
ke ka sumankisew lakana lasagonniyoro la, i

n'o fo : benefin kala walima a mugu,
samakarafeere, ani jalafara.
Nin bee kafe, ntonbogo fana be ke ka jiginew
dugumana n'u konona mun.

Fenfenamaninw kelesi ni tubabufuraw
ye

Kecogoya fila be tubabufura ninu na :

- Pudurumugu dow be jagami sumankise la,
walima k'a fiye a kan.
- Furakise dow be yen, i n'a fo fositokisen, olu
be bila borew ni jagon ce ka baasi biri u kan.
Tubabufura minnu be ke ka sumankise lakana,
o suguya ka ca, nka Otiwale mara la min be
soro an bolokoro tuma bee, o ye kawotirini ye.
Ale Forokonin kelen be ke ka jo kilo 100
furake, nka o furakeli fanga ye kalo saba ye.


Jinew kelecogo

- jinew be se ka kele ni posoni fariman ye, ani
kali
- posoni min be jine joli bon a nefe

- jineminajanw
- posonimugu min be yuguyugu jine temensira
la
Min ye bugun ta ye o ka nogo.
Sumankise mana ja kosebe sanni a ka se
lasagonniyoro la, bugun t'a soro.

Jiginew

- Otiwale mara kono, Cikelaw be u sagolajiginew
jo sumankisew lasagonni kama.
Kabini lawale la, jigine be jo tintinmayorow la,
ka kabukuru walima ntuloma don a jukoro. O
b'a to sumaya te yelen suman lasagonnenw
kan. Jigine be suman kisi bubagaw ka tijeni
ma.
- Jigine suguya saba de be ye ka caya Otiwale
mara kono :
 - . bogojigine
 - . jirijigine, bojirijigine ani kaarajigine
 - . Jigine minnu dilalen be ni bogo ni jiri ye.



Jigine ye sumanw marayoro puman ye

Kunceli

Sene jagon baara gelen te. Folo sumankisew tun kolo ka gelen tijenifenw bolo. Nka sisan sumansi kolonsotile in na, k'a sababu ke ja ye, sumankise tipe ka di. Walasa an ka baara kana ke sanjikorowosi ye, a ka ji n'an ka sumanw tigera, an k'u furake k'u kisi tijenifenw ma. O ye wale ye cikelaw man kan ka min k'u bolokofefen ye.

Gafe kɔnokow

Dantigeli.....	1
Gafe sɛbenbagaw.....	2
Ɔɛbila.....	3
Fɛn minnu bɛ sumankisew tiɲɛ lasagonniyoro la.....	4
Sumankise lasagonnenw tiɲɛnifenw kɛsɛcogo.....	6
Kuncɛli.....	11

Nin gafe in labɛnna balikukalan baarada la